



www.opcinatravnik.com.ba

Općina **TRAVNIK**

ODLIČAN ODABIR
ZA VAŠU INVESTICIJU



Pozicija Travnika u Bosni i Hercegovini (BiH)

Pozicija Bosne i Hercegovine (BiH) u Evropi

GEOGRAFSKA POZICIJA OPĆINE TRAVNIK

Službeni naziv	Općina Travnik
Administrativna pripadnost	Srednjobosanski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
Broj stanovnika	53.482
Adresa	Konatur, Travnik 72270
Kontakt telefon	+387 (0)30 511 277
Fax:	+387 (0)30 509 067
E-mail	urednacenika@opcinatravnik.com.ba
Web	http://opcinatravnik.com.ba/

KONTAKTI ZA INVESTITORE:

Općina Travnik

Načelnik Općine

Admir Hadžiemrić Tel: +387 (0)30 511 146 | E-mail: urednacenika@opcinatravnik.com.ba

Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

Amra Đelilbašić Tel: +387 (0)30 511 834 | E-mail: amra.djelilbasic@opcinatravnik.com.ba

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove

Gordan Zec Tel: +387 (0)30 511 166 | E-mail: gordan.zec@opcinatravnik.com.ba


OPĆINA TRAVNIK - PRAVA PRILIKA ZA INVESTITORE

- » Općina Travnik se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, sa dobrom komunikacijom sa svim važnijim centrima i koridorima u zemlji. Travnik je veoma dobro povezan putem cestovnog koridora, dok se željeznički koridor nalazi u neposrednoj blizini.
- » Lokacije za investiranje na području Općine Travnik predstavljaju izvrsne prilike za investiranje i razvoj poslovanja. Posebnu pogodnost predstavljaju lokacije koje su dostupne na području sportsko rekreativnog centra Babanovac (Vlašić)
- » Vrijednost ostvarenog uvoza u 2017. godini u Općini Travnik je iznosila 236 mil. KM, dok je vrijednost ostvarenog izvoza iznosila 229 mil. KM, čime je ostvarena pokrivenost uvoza izvozom iznosila 97%. Ključna izvozna tržišta su zemlje EU.
- » Podatak o ostvarenom izvozu na EU tržišta potvrđuje konstataciju da su u Općini Travnik dostupni kvalifikovani radnici koji zadovoljavaju potrebe inostranih tržišta.
- » Općina je na usluzi investitorima! Općina pruža podršku investitorima pri odabiru lokacija za investiranje, te tokom procesa investiranja, a podršku nastavlja pružati i tokom poslovanja. Pojednostavili smo procese izdavanja dokumentacije, skratili vrijeme i smanjili troškove poslovanja, uspostavili jednošalterski sistem za postupke u procesu građenja i registracije tako da ćete brzo, lako i jeftinije ostvariti svoju investiciju!



TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA - BLIZINA EU TRŽIŠTA I DRUGIH ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

Travnik se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine u Lašvanskoj dolini kroz koju se proteže strateški saobraćajni koridor koji povezuje centralnu Bosnu sa drugim dijelovima zemlje. U granicama Bosne i Hercegovine, Travnik ima centralni položaj, podjednako udaljen od njenih granica prema državama sa kojima graniči. Kroz Travnik prolazi magistralni put M5 koji povezuje Sarajevo sa zapadom zemlje. Autoput Vc, koji povezuje Sarajevo sa sjeverom i jugom zemlje je udaljen oko 34 km dok je međunarodni aerodrom Sarajevo udaljen 91 km.



UDALJENOST
OD KLJUČNIH
SAOBRAĆAJNICA
I LUKA




UDALJENOST OD GLAVNIH
CENTARA U ZEMLJI I
INOSTRANSTVU

Autoput Vc	34 km
Autoput Zagreb – Beograd (HR)	163 km
Željeznički terminal Sarajevo	91 km
Međunarodni aerodrom Sarajevo	91 km
Međunarodni aerodrom Tuzla	147 km
Međunarodni aerodrom Zagreb (HR)	282 km
Riječna luka Brčko	183 km
Luka Split (HR)	207 km
Luka Ploče (HR)	214 km

Sarajevo	90 km
Banja Luka	101 km
Zagreb (HR)	287 km
Beograd (SRB)	344 km
Budapest (H)	520 km
Trieste (I)	522 km
Wien (A)	620 km
Munchen (D)	833 km



MOGUĆNOST INVESTIRANJA U RAZLIČITE SEKTORE



Okosnicu lokalne privrede u Općini Travnik čine sljedeći sektori:

- Turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo
- Poljoprivreda i prehrambena industrija
- Prerađivačka industrija

Općinu Travnik karakterizira bogatstvo prirodnim resursima, među kojima su najznačajniji šumski resursi, mineralne sirovine i nemetali, poljoprivredno zemljište i hidro-energetski potencijali. Šume i šumsko zemljište su u privatnom i državnom vlasništvu i zauzimaju 52,5% ukupne površine Općine. U dolini rijeke Bile vrši se jamska i površinska eksploatacija mrkog uglja, a prema dosadašnjim istraživanjima procjenjuju se zalihe uglja na 48,7 miliona tona, a od čega bilansne količine iznose 21,7 miliona tona. Pored uglja, kao nemetalne sirovine, evidentirana su i nalazišta barita, žičnog kvarca, azbesta, dolomita, kamena i šljunka. Od ukupno raspoloživog obradivog zemljišta na području Općine Travnik 0,6% odnosi se na II kategoriju zemljišta, 0,6% III, 8,4% na IV kategoriju, 11,4 % na V, 14,3% na VI i 7,1% na VII kategoriju zemljišta.

Preferencijalni sektori u skladu sa potencijalima Općine Travnik su:

Turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo:

- Rast broja turista u Srednjobosanskom kantonu i BiH. Broj turista u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu je veći za 16,88% u Srednjobosanskom kantonu, odnosno za 13,70% u BiH.
- Travnik sa bogatim kulturno historijskim nasljeđem, prirodnim resursima i izgrađenim sportsko rekreacijskim kapacitetima predstavlja atraktivnu turističku destinaciju.
- Posebno je atraktivna planina Vlašić na kojoj se nalazi sportsko-rekreacioni centar Babanovac (1100 do 1300 m.n.v.), na kojem se pored zimskog turizma uspješno razvijaju i drugi selektivni oblici, kao što su kongresni turizam, sportski i rekreacijski turizam, adventurni turizam i dr.

Poljoprivreda i prehrambena industrija:

- Općina Travnik raspolaže sa 17.378 ha obradive površine, odnosno 0,32 ha obradivog zemljišta po glavi stanovnika.
- Bogat stočni fond u kojem dominira govedarstvo sa 2.779 grla i ovčarstvo sa 32.575 grla.
- Kvalitetno ovčje mlijeko je osnova za pravljenje poznatog ovčjeg Vlašićkog/Travničkog sira koji zauzima jedno od najvažnijih mjesta među autohtonim mliječnim proizvodima.
- Prehrambeno prerađivački sektor bilježi kontinuiran rast zaposlenosti i rast prihoda u posljednje 3 godine.
- Potencijal prehrambeno prerađivačkog sektora u Općini Travnik se zasniva na cjenovno konkurentnoj radnoj snazi, velikim površinama obradivog zemljišta i tradiciji prerađivačke industrije.

Tekstilna i obućarska industrija:

- U oblasti obućarske i tekstilne industrije registrirano je 17 pravnih lica i 27 fizičkih lica.
- Izuzetno bogata tradicija u proizvodnji obuće i odjeće
- Kvalitetna i cjenovno konkurentna radna snaga

Metaloprerađivačka industrija:

- U oblasti metaloprerađivačke industrije registrirana su 6 pravna lica i 11 fizičkih lica.
- Kvalitetna i jeftina radna snaga



LOKACIJE ZA INVESTIRANJE

Sve lokacije koje Općina Travnik nudi investitorima nalaze se na veoma atraktivnim lokacijama u neposrednoj blizini ključnih saobraćajnih cestovnih pravaca.

GREENFIELD LOKACIJE



KUKOTNICA JUG, VLAŠIĆ

Lokacija:	Babanovac, Planina Vlašić, 20 km od magistralne ceste M5
Tip:	Greenfield
Površina:	97,81 ha
Raspoložive parcele:	P1 = 41.204 m ² P2 = 56.604 m ²
Infrastruktura:	U zoni nema infrastrukture (električna energija, voda, kanalizacija, rasvjeta, telekomunikacije, pristupni putevi). Postoji mogućnost priključenja u blizini u kontaktnoj zoni sa zapadne strane zone.
Vlasništvo:	100% Općina Travnik
Dokumentacija:	Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odluka općinskog vijeća o prodaji zemljišta, rješenje o građevinskoj dozvoli.
Investicione mogućnosti:	Kupovina, najam
Cijena prodaje ili najma zemljišta:	Cijenu utvrđuje sudski vještak građevinske struke, na osnovu parametara kao što su: opremljenost infrastrukturom, blizina saobraćajnica, blizina naselja, bonitet zemljišta, cijene zemljišta koje su bile utvrđene općinskom odlukom, koja nije više na snazi, od dana stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima.
Pogodnost namjene:	Distrikt za izgradnju hotelsko-apartmanskih sadržaja, domova za stare i objekata za sport i rekreaciju <ul style="list-style-type: none"> • maksimalan koeficijent izgrađenosti u okviru distrikta: 1, • maksimalna zauzetost u okviru distrikta 30 %, • maksimalna spratnost Su+P+3+M,





VRTAČA, Travnik

Lokacija:	Lokacija se nalazi u urbanom dijelu Travnika, u stambeno poslovnoj zoni u ulici Meljanac, iza kružnog toka Meljanac.
Tip:	Greenfield
Površina zemljišta:	17.398 m ²
Infrastruktura:	Komunalna i druga infrastruktura prolazi pored ove lokacije i moguće je obezbjediti sve potrebne priključke.
Vlasništvo:	Privatno vlasništvo
Dokumentacija	Postoji regulacioni plan i projekt; Neophodno je procesuirati administrativne postupke dobijanja potrebnih dozvola, pred Službom za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove. Nema smetnji da se ista i izda jer je lokacija definisana regulacionim planom.
Investicione mogućnosti:	Kupovina zemljišta
Pogodnost namjene:	Multifunkcionalni poslovni objekt površine cca 20.000 m ² , te šest stambenih objekata površine 700 m ² po objektu.



BROWNFIELD LOKACIJE



KINO Travnik

Lokacija:	Objekt je smješten u užem urbanom području na glavnoj gradskoj ulici - Bosanska bb.
Tip:	Brownfield
Površina:	Površina objekta cca 1500 m ²
Infrastruktura:	Objekt gradskog kina sa velikom kino - dvoranom i pratećim poslovnim prostorijama. Infrastruktura u objektu (električna energija, voda, kanalizacija, rasvjeta, telekomunikacije, pristupni putevi) postoji ali je devastirana.
Dokumentacija:	Postojeći objekt uplanjen u katastarskom operatu. Objekt definisan regulacionim planom. Nakon upisa Općine Travnik kao vlasnika, u zemljišne knjige, provodi se procedura za javno-privatno partnerstvo. Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju i pribaviti Odobrenje za sanaciju i rekonstrukciju.
Investicione mogućnosti:	Javno-privatno partnerstvo ili najam
Cijena prodaje ili najma:	Cijena se utvrđuje licitacijskim postupkom (u slučaju opcije za najam). Cijena zavisi od visine ulaganja investitora u rekonstrukciju objekta, utvrđeno predračunskim aktima.
Pogodnost namjene:	Kino i drugi društveno komercijalni sadržaji





AUTOBUSNA STANICA Travnik

Lokacija:	Autobusna stanica je smještena na lokaciji gdje egzistira regionalna i međunarodna, lokalna autobusna stanica, u užem urbanom dijelu Travnika, u ulici Stanična. Lokacija je povezana sa lokalnom cestom kao i sa magistralnom cestom M-5.
Tip:	Brownfield
Površina zemljišta i objekata	Površina zemljišta: 8.599 m ² Postojeći objekat: 470 m ² Planirani objekti: Suterena garaža P 756 m ² ; Prizemlje P 790 m ² ; I sprat P 710 m ² , II sprat P 710 m ² , III sprat P 710 m ² , ukupno 3.676 m ² .
Infrastruktura:	Lokacija je opremljena svom potrebnom infrastrukturom.
Dokumentacija:	Predmetna lokacija je u obuhvatu postojećeg regulacionog plana. Kreiran je projekt, te je izdana urbanistička suglasnost i građevinska dozvola.
Investicione mogućnosti:	Najam, Kupovina, Zajedničko ulaganje
Pogodnost namjene:	Autobusna stanica sa pratećim komercijalnim sadržajem





BAZEN

Lokacija:	Objekt se nalazi u urbanom dijelu sekundarnog centra Turbe, u neposrednoj blizini magistralne ceste M 5 Travnik - Turbe - Donji Vakuf
Tip:	Brownfield
Površina zemljišta / objekata	Površina zemljišta na kojem je izgrađen postojeći bazen (u devastiranom stanju) iznosi cca 3000 m ² ,
Infrastruktura:	Komunalna i druga infrastruktura prolazi pored ove lokacije i moguće je obezbjediti sve potrebne priključke.
Vlasništvo:	Mjesna zajednica Turbe, Općina Travnik
Dokumentacija	Postojeći objekt uplanjen u katastarskom operatu. Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju i pribaviti Odobrenje za sanaciju i rekonstrukciju
Investicione mogućnosti:	Javno-privatno partnerstvo ili najam
Pogodnost namjene:	Izgradnja bazena sa pratećim sadržajem





POSLOVNO OKRUŽENJE


Poslovno okruženje u Općini Travnik karakteriziraju prirodni resursi, dobra geografska pozicija i cjenovno konkurentna radna snaga. Evidentan je rast broja poslovnih subjekata, posebno u sektorima turizma, te prerađivačkoj industriji.

Na području Općine Travnik posluje 622 subjekata upisanih u sudski registar, te 1.188 subjekata upisana u općinski registar.

PREGLED POSLOVNIH SUBJEKATA U OPĆINI TRAVNIK



BROJ PREDUZEĆA U PROIZVODNJI, PRERADI I GRAĐEVINARSTVU




LJUDSKI RESURSI – KVALITETNA I KONKURENTNA RADNA SNAGA

Od ukupnog broja osoba koje su dostupne na tržištu rada, njih 35% je u dobi između 30 i 45 godina.


Pregled radne snage u Općini Travnik



Iznos prosječnih plata u Federaciji BiH, Srednjobosanskom kantonu i Općini Travnik



STRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA PREMA STEPENU OBRAZOVANJA




Detaljna struktura nezaposlenih lica u općini Travnik u 2018. godini:


VSS/VŠS		SSS		KV	
Informatičar	25	Građevinski tehničar	15	Kuhar	40
Inženjer drumskog saobraćaja	19	Arhitektonski tehničar	12	Konobar	36
Sanitarni inženjer	10	Elektroenergetski tehničar	46	Frizer	66
Građevinski inženjer	1	Elektrotehničar	12	Prodavač	229
Inženjer šumarstva	10	Tehničar elektroničar za računare	57	Zidar	28
Inženjer prehrambene tehnologije	18	Tehničar elektronike	46	Tesar	10
Profesor jezika (BH/HR)	26	Mašinski tehničar	36	Instalater vodovoda, kanalizacije i centralnog grijanja	35
Profesor engleskog jezika	15	Tekstilni tehničar	82	Elektroinstalater	38
Profesor pedagogije i psihologije	16	Tehničar za drvo	13	Električar održavanja	9
Inženjer arhitekture	4	Grafički tehničar	14	Zavarivač	29
Profesor razredne nastave	3	Šumarski tehničar	18	Bravar	67
Nastavnik fizičke i zdravstvene kulture	12	Fizioterapeut	15	Metalo-glodač	11
Dipl. pravnik	64	Farmaceutski tehničar	10	Metalo-strugar	60
VŠ pravnik	4	Medicinska sestra - tehničar	212	Automehaničar	93
VŠ ekonomista	7	Turistički tehničar	91	Mašinbravar	28
Diplomirani ekonomista	92	Komercijalist	23	Autoelektričar	23
Kriminalist	5	Mualim	21	Elektromehaničar	56
Politolog	5	Gimnazija	151	Mehaničar telekomunikacijskih uređaja	14
Novinar	8	Ekonomski službenik	200	Keramičar	17
Profesor vjeronauke	3	Tehničar drumskog saobraćaja	25	Stolar	41
Inženjer hemijske tehnologije	5	Zubotehničar	4	Krojač	63
Farmaceuti	2	Učitelj	5	Konfekcionar	91
Glumac	2	Laboratorijski tehničar	4	Obučar	45
Zdravstvena njega	3	Kuharski tehnolog	5	Vozač	73
Veterinari	4	Stočarski i ratarski tehničar	11	KV razno	89
Ekolog	6	Obučarski tehničar	1		
Inženjer tekstilne tehnologije	3	SS-razno	58		
Geodezija	4				
Elektrotehnika	8				
Profesor matematike	5				
Profesor njemačkog jezika	4				
Inženjer saobraćaja i telekomunikacija	-				
Profesor istorije i filozofije	3				
Bibliotekar	-				
Inženjeri raznih struka	16				
Profesori u obrazovanju	29				
Nastavnici u obrazovanju	10				
VSS-razno	69				



NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK DJELUJU 6 SREDNJIH ŠKOLA GDJE SE OBRAZUJE OKO 2.507 UČENIKA ZA OKO 35 ZANIMANJA.



U OPĆINI TRAVNIK SE NALAZE 3 UNIVERZITETA



Osim radne snage koja se za tržište priprema u obrazovnim institucijama na području Općine Travnik, treba u vidu imati blizinu drugih centara kao što su Sarajevo i Zenica i koje investitorima predstavljaju značajan izvor radne snage i tržišta.



INVESTICIONI POTICAJI OPĆINE TRAVNIK

- Poticaji u poljoprivredi
- Poticaji poduzetništva i obrta
- Podrška poduzetništvu mladih

U nacrtu Budžeta za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 238.000,00 KM za izradu prostorno-planske dokumentacije, 50.000,00 KM za poticaj razvoja i poduzetništva i obrta 9.600,00 KM za poticaj za zapošljavanje mladih, sretstva za infrastrukturu 1.450.000,00 KM, za informisanje 40.000,00 KM, međunarodnu saradnju 10.000,00 KM, te sufinansiranje sajмова u iznosu od 10.000,00 KM.

Detaljne informacije o poticajima u Općini Travnik su dostupni na:

<https://www.opcinatravnik.com.ba/ba/stream.php?kat=1801#>

Informacije o poticajima na nivou Bosne i Hercegovine, možete naći na zvaničnoj internetskoj stranici FIPA-e:

http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=bs-BA

USLUGE ZA INVESTITORE - OPĆINA TRAVNIK GRADI KONKURETNO POSLOVNO OKRUŽENJE

- Općina Travnik domaćim i inostranim investitorima pruža postinvesticionu podršku (aftercare), radi bržeg otklanjanja prepreka s kojima se suočavaju postojeći investitori. Podrška se realizuje kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku investitorima koja uključuje institucije na svim nivoima vlasti u BiH. Ovaj oblik podrške investitorima u Općini Travnik egzistira od 2013. godine.
- Formiran Privredni savjet radi uspostavljanja dijaloga između privatnog i javnog sektora i unaprjeđenja poslovnog okruženja, te identifikovanja prepreka na koje općinska administracija može objektivno da reaguje. Privredni savjet djeluje od početka 2017. godine i čini ga 17 članova koji su predstavnici privatnih kompanija, obrazovnog sektora, finansijskog sektora i općinske uprave. Savjet je zaslužan za donošenje više zaključaka i prijedloga za poboljšanje privrednog ambijenta u Općini Travnik.
- Realiziran projekt regulatorne reforme i na taj način pojednostavljeni administrativni postupci, sniženi troškovi, skraćeni rokovi, te privrednicima i građanima omogućen brži i lakši pristup općinskim uslugama putem Elektronskog registra administrativnih postupaka.
- Općina Travnik svim potencijalnim i postojećim investitorima pruža sveobuhvatnu podršku u realizaciji planirane investicije putem kontakt osobe, koja je zadužena za servisiranje informacijama i organizaciju sastanaka između nadležnih organa i investitora u cilju pojednostavljenja i brze realizacije planirane investicije.

Detaljne informacije o investicionoj klimi u BiH možete naći na zvaničnoj internetskoj stranici:

- **Agencija za promociju stranih ulaganja BiH (FIPA):** <http://www.fipa.gov.ba/>

Elektronski registri sa detaljnim pregledom dozvola i licenci koje su potrebne investitorima u Bosni i Hercegovini su dostupni na sljedećem linku:

- **Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH:** <http://rap.mvteo.gov.ba/egfVwOdlukaJedinice.aspx>



Ostali koraci za registraciju poslovnog subjekta s naglaskom na procedure koje se obavljaju na nivou Općine su:

Urbanistička saglasnost	<p>Za izdavanje urbanističke dozvole nadležna je Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove. Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 20 dana od kompletiranja zahtjeva.</p> <p>Prilikom podnošenja zahtjeva stranka plaća općinsku administrativnu taksu koja zavisi od tipa građevine te varira od 50 do 500 KM i naknadu za davanje stručne ocjene o izdavanju urbanističke saglasnosti na područjima koja nisu pokrivena planskom dokumentacijom 90 KM.</p>
Odobrenje za građenje	<p>Za izdavanje odobrenja za građenje nadležna je Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove. Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana od kompletiranja zahtjeva. Prilikom podnošenja zahtjeva stranka plaća općinsku administrativnu taksu 90 KM za izgradnja svih objekata, izuzev objekata u poljoprivredi i stočarstvu za koju se plaća 27 KM. Iznos naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i renta zavise od zone.</p> <p>Renta: Cijena rente se izračunava množenjem koeficijenta na osnovu prosječne cijene 1 m² korisne stambene i poslovne površine objekta i zavisi od zone. (korisna površina X cijena troškova uređenja po m²).</p> <p>Uređenje gradskog građevinskog zemljišta: 1% od predračunske vrijednosti objekta. Naknada za izdavanje građevinske dozvole 0,3% od vrijednosti objekta, a 0,5% od vrijednost objekta za rekonstrukciju, sanaciju objekta infrastrukture (mreže).</p>
Upotrebna dozvola	<p>Rok za rješavanje predmeta: 15 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva. Nadležna je Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove. Prilikom podnošenja zahtjeva stranka plaća općinsku administrativnu taksu u iznosu od 45 KM, te naknadu za tehnički pregled građevina koja zavisi od tipa građevine te varira od 126 do 2107 KM.</p>

CIJENE KOMUNALNIH USLUGA U OPĆINI TRAVNIK

Cjenovnik komunalnih usluga JKP „BAŠBUNAR“, JKP „TREBIŠNJICA“ i SRC Vlašić

USLUGE SNABDJEVANJA VODOM ZA PIĆE ZA PRAVNA LICA	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer JKP BAŠBUNAR	2,00 KM/m ³	0,34 KM/ m ³	2,34 KM m ³
Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer JKP TREBIŠNJICA	0,80 KM/m ³	0,14 KM/ m ³	0,94 KM m ³
Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer SRC Vlašić	3,20 KM/m ³		

USLUGE ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE ZA PRAVNA LICA	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer	1,00 KM/m ³	0,17 KM/ m ³	1,17 KM m ³



NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori	547,01 KM	92,99 KM	640,00 KM
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se povećava za 340,00 KM za svaki naredni prostor ili stan, a građevinski i drugi radovi se obračunavaju po predračunu.			
Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini:	8,00 KM/m ²	1,36 KM/m ²	9,36 KM/m ²

NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽUPRAVNA LICA	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori.	273,50 KM	46,50 KM	320,00 KM
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se obračunava u vrijednosti 50% visine naknade za priključak na vodovodnu mrežu			

NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA, PROFIL VODOMJERA	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Ø 15 mm	1,50 KM/mjesec	0,25 KM/mjesec	1,75 KM/mjesec
Ø 20 mm	2,00 KM/mjesec	0,34 KM/mjesec	2,34 KM/mjesec
Ø 25 mm	3,90 KM/mjesec	0,66 KM/mjesec	4,56 KM/mjesec
Ø 30 mm	5,00 KM/mjesec	0,85 KM/mjesec	5,85 KM/mjesec
Ø 40 mm	8,10 KM/mjesec	1,38 KM/mjesec	9,48 KM/mjesec
Ø 50 mm	16,60 KM/mjesec	2,82 KM/mjesec	19,42 KM/mjesec
Ø 80 mm	26,70 KM/mjesec	4,53 KM/mjesec	31,23 KM/mjesec
Ø 100 mm	43,10 KM/mjesec	7,33 KM/mjesec	50,43 KM/mjesec

NAKNADA ZA USLUGE UGRADNJE VODOMJERA	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Ugradnja vodomjera profila 0,5 cola i ¾ cola	59,83 KM	10,17 KM	70,00 KM
Ugradnja vodomjera profila 1 col	128,21 KM	21,79 KM	150,00 KM
Ugradnja vodomjera profila 2 cola	521,36 KM	88,64 KM	610,00 KM
Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prijenos podataka putem radija, naknada se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti vodomjera i opreme na dan ugradnje			

NAKNADA ZA IZDAVANJE KOMUNALNIH SAGLASNOSTI	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Naknada za PRAVNA LICA	100,00 KM	17,00 KM	117,00 KM

NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA	Cijena bez PDV-a	PDV 17%	Cijena sa PDV-om
Naknada za PRAVNA LICA	1,20 KM/m ²	0,20 KM/m ²	1,40 KM/m ²



OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE I LINKOVI

Strateški dokumenti Općine:

- Strategija razvoja Općine Travnik 2016-2020
- Strategija razvoja poljoprivrede Općine Travnik 2016-2020
- Održivi energetski akcioni plan Općine Travnik (SEAP)
- Prostorni plan Općine Travnik 2003-2020. godina
- Strategija razvoja turizma Općine Travnik 2018-2022
- Lokalni ekološki akcioni plan općine Travnik (LEAP) 2016-2020

Pored gore navedenih, u procesu izrade je Strategija za mlade.

Korisni linkovi:

- Općina Travnik, www.opcinatravnik.com.ba
- Vlada Srednjobosanskog kantona, www.sbk-ksb.gov.ba
- Agencija za promociju investicija u BiH; FIPA, www.fipa.gov.ba
- Vanjskotrgovinska komora BiH, www.komorabih.ba
- Uprava za indirektno oporezivanje, www.uino.gov.ba



Općina Travnik se razvija u skladu sa Strategijom razvoja Općine Travnik 2016-2020. godina usvojenom od strane Općinskog vijeća. Na snazi je i Održivi energetski akcioni plan Općine Travnik, kao i Strategija razvoja poljoprivrede, a u procesu usvajanja je i Strategija razvoja turizma na području Općine Travnik, te Lokalni ekološki akcioni plan Općine Travnik. Svi ovi dokumenti usmjereni su ka zaštiti životne sredine. U urbanom dijelu Općine instalirana je energetski efikasna i moderna ulična rasvjeta. Urađena je Studija tretmana otpadnih voda za Općinu Travnik, Novi Travnik i Vitez, kao i projektna dokumentacija za postavljanje kolektora za otpadne vode za gradski dio Općine Travnik, te nekoliko elaborata za zaštitu izvorišta na području Općine Travnik.

Svi navedeni dokumenti rađeni su na principu transparentnosti, odnosno u procesima izrade istih su pored predstavnika općinske administracije učestvovali i vijećnici Općinskog vijeća, mjesne zajednice, građani, privrednici, nevladine organizacije i dr.

Ovim je stvoren pravni okvir na osnovu kojeg ćemo razvijati i unaprjeđivati ekološki prihvatljive prakse za postojeće i buduće investitore a sve u cilju ostvarenja naših zajedničkih ciljeva koji Travnik svrstavaju na mapu ekološki osviještenih Općina.



ISKUSTVA INVESTITORA



Saradnja kompanije GPD Teling d.o.o. Travnik sa lokalnom zajednicom je snažna i traje od nastanka ove kompanije. Kroz godine razvoja kompanije GPD Teling d.o.o. Travnik Općina je pratila sve naše procese investiranja i kontinuirano radila na stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve privrednike, što je jedan od ključnih faktora za rad i razvoj naše kompanije. U novije vrijeme od općinske uprave se očekuje da bude otvorena, prilagodljiva potrebama privrednika i da je u stanju brzo rješavati naše zahtjeve. Ova općinska uprava je upravo to pokazala i omogućila našoj kompaniji da i u vrijeme ekonomske krize ostvari dobre poslovne poteze i riješi određene poslovne probleme.

Fuad Softić, Direktor D.o.o. Teling



Absolute Group je kompanija koja je prepoznala potrebe lokalnog okruženja, uže i šire zajednice i u partnerstvu sa Općinom Travnik za veoma kratko vrijeme izgradila svoje pozicije i postala prepoznatljiva u oblastima našeg poslovanja. Proizvodnja tekstilnih i metalnih proizvoda primarna je djelatnost kompanije koja se i strateški razvija u saradnji sa strategijom Općine Travnik. Sve službe Općine, uključujući administrativne i pravne, zajedno sa menadžmentom, su u funkciji kompanije i stvaranju okruženja u kojem se mogu ostvariti naše vizije. Obezbjediti uslove u kojima će naša kompanija biti mjesto budućnosti za naše radnike i budućnost za naše klijente, misija je kompanije koju podržava i Općina Travnik, a u želji da zadrži investitore i usmjeri njihove razvojne projekte u cilju jačanja kapaciteta same Općine i razvoja lokalne zajednice. Povjerenje i poštovanje klijenta je resurs Općine i njenih poslovnih jedinica, koji smo i mi kao kompanija prepoznali uz uvjerenje da će te veze i odnosi samim poslovanjem još više jačati.

Maid Omerović, direktor Absolute Group



Saradnja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku sa lokalnom zajednicom je snažna i traje od nastanka univerziteta. Kroz godine razvoja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, Općina Travnik je pratila sve naše procese investiranja i kontinuirano radila na stvaranju boljeg poslovnog okruženja, što je jedan od ključnih faktora za rad i razvoj našeg univerziteta.

**Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik
Akademik, prof.dr. Ibrahim Jusufrić**





www.opcinatravnik.com



Investicioni profil je realiziran u sklopu Projekta poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje (LIFE), koji implementira Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva, Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Vladom Republike Srpske. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva putem programa podrške UK aid, ali mišljenja iznesena u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavati stavove i oficijelne politike Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Nalazi, analize i zaključci izneseni u ovom dokumentu ne odražavaju stavove izvršnih direktora Grupacije Svjetske banke i vlada koje oni predstavljaju.